


ATENKA FEELINGS & EMOTIONS

A2

1

Match the pictures with the feelings on the following page.
Write the letters in the circles.



- | | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| a | meredwenedwene | g | m'ani nka |
| b | osukɔm de me | h | awɔ de me |
| c | m'ani agye | i | me suro |
| d | mabrɛ | j | me werɛ aho |
| e | ɛkɔm de me | k | me bo afu |
| f | m'ani asɔ | l | ahuhuro de me |

2

How are these people feeling? Read the statements and write the correct feeling or emotion in the gaps.

- 1 Mayɛ adwuma saa. M _____.
- 2 Yɛnkɔ di waakye. ɛ _____.
- 3 W'atwa atorɔ akyerɛ me. Me _____ no!
- 4 Me _____. Menhunu me wallet.
- 5 Mepaakyɛw, sɔ fan no. _____.
- 6 Mepaakyɛw, ma me nsuo nom. _____.
- 7 Metee dede be firi fam hɔ. Me _____.
- 8 Menni biribiara hwɛ wɔ TV so. _____.
- 9 Matu akɔ tena kuro foforo so, mafe me nnamfoɔ paa. Me _____.
- 10 ɔkyena mɛwie sukuu. M'ani _____ paa!
- 11 Mɛhyɛ ɛkyɛ. A _____.
- 12 Medii kan wɔ akansie no mu. M'ani _____!

a I'm worried

g I'm bored

b I'm thirsty

h I'm cold

c I'm happy

i I'm scared

d I'm tired

j I'm sad

e I'm hungry

k I'm angry

f I'm grateful

l I'm hot

2

How are these people feeling? Read the statements and write the correct feeling or emotion in the gaps.

- 1 I've worked all this time. I'm _____.
- 2 Let's eat waakye. I'm _____.
- 3 She lied to me! I'm so _____ at her!
- 4 I'm _____. I can't find my wallet.
- 5 Please, turn on the fan. I'm _____.
- 6 I please give me some water to drink. I'm _____.
- 7 I heard a noise downstairs. I'm _____.
- 8 There's nothing interesting on TV. I'm _____.
- 9 I moved to another country and I miss my friends. I'm _____.
- 10 I'm graduating from school tomorrow. I'm so _____!
- 11 I'll wear a hat. I'm _____.
- 12 I came first in the competition. I'm so _____!

